

# **PRIVOLA ZA IZVOĐENJE TRETMANA HILFES i PCRF TEHNOLOGIJOM TE VAŽNE INFORMACIJE ZA KORISNIKE TRETMANA**

## **Davatelj usluge:**

PILS U.O., Zagrebačka 19, 44250 Petrinja, OIB: 48327690921, MB: 98378023

## **Naziv usluge:**

HILFES tehnologija (High-Intensity Localized Facial Electrostimulation System)

PCRF tehnologija (Pulsed Controlled Radio Frequency)

## **Voditelj obrade podataka:**

PILS U.O., email: info@pils.hr, mob: +385 98 914 2692

## **Opis tehnologije:**

HILFES tehnologija (High-Intensity Localized Facial Electrostimulation System) koristi ciljane mikrostrukture koje stimuliraju mišiće lica, potičući njihovu kontrakciju i učvršćivanje. Ova tehnologija aktivira dublje slojeve mišićnog tkiva, čime se postiže prirodan lifting efekt, poboljšava mišićni tonus i vraća definiciju konturama lica. HILFES djeluje bezbolno i neinvazivno, a rezultati su vidljivi već nakon prvih tretmana – koža je zategnutija, a lice osvježeno i odmorno.

PCRF tehnologija (Pulsed Controlled Radio Frequency) koristi pulsirajuću radiofrekvenciju za zagrijavanje dubokih slojeva kože, čime se potiče sinteza kolagena i elastina. Ova tehnologija poboljšava elastičnost kože, smanjuje bore i vidljive znakove starenja, te dubinski regenerira kožno tkivo. U kombinaciji s HILFES tehnologijom, PCRF omogućuje sinergijski efekt – istovremeno jačanje strukture kože i podizanje lica za dugotrajne, vidljive rezultate bez potrebe za oporavkom.

## **Učinci:**

- Vidljivo zatezanje kože lica i vrata
- Smanjenje bora i finih linija (do 37% prema kliničkim studijama)
- Povećanje mišićnog tonusa (do 30% u mirovanju)
- Lifting efekt bez kirurškog zahvata
- Povećanje proizvodnje kolagena (prosječno +26%)
- Povećana razina elastina (dvostruka količina u tkivima)
- Poboljšana tekstura i elastičnost kože
- Definiranje konture lica
- Ujednačeniji i svježiji ten
- Brzi rezultati uz ugodan i bezbolan tretman
- Bez vremena oporavka – odmah povratak svakodnevnim aktivnostima

### **Upute prije tretmana:**

- Ne koristiti retinol, kiseline ili agresivne pilinge 48 sati prije tretmana.
- Ne izlagati lice suncu ili solariju barem 3 dana prije tretmana.
- Ne dolaziti sa svježe apliciranim botoxom ili filerima – potrebno je pričekati barem 2 tjedna.
- Dolazak bez šminke – koža treba biti čista i suha.
- Obavijestiti terapeuta o implantatima, medicinskim stanjima ili lijekovima.

### **Upute nakon tretmana:**

- Nema potrebe za oporavkom – moguće je odmah se vratiti svakodnevnim aktivnostima.
- Hidratacija kože – nanijeti umirujuću krema ili serum prema preporuci.
- Izbjegavati sunčanje, saunu i tešku fizičku aktivnost barem 24–48 sati nakon tretmana.
- Ne koristiti agresivne kozmetičke proizvode (retinol, kiseline, jaki eksfolijanti) 2–3 dana nakon tretmana.
- Piti dovoljno vode za poticanje regeneracije tkiva.
- Redoviti dolasci za održavanje rezultata – prema dogovoru s terapeutom.

**Kontraindikacije** (razlog zbog kojeg se određeni tretman, postupak ili lijek *ne smije* primijeniti, jer bi mogao biti štetan za korisnika usluge):

- Trudnoća i dojenje
- Ugrađeni električni uređaji (npr. pacemaker, neurostimulatori)
- Metalni implantati u tretiranom području (uključujući zubne implantate u neposrednoj blizini)
- Epilepsija
- Aktivne kožne bolesti (infekcije, rane, ekcemi, psorijaza na licu)
- Autoimune bolesti i teža kronična oboljenja (ovisno o stadiju – savjet s liječnikom)
- Aktivni karcinom ili povijest karcinoma u području tretmana
- Nedavne estetske procedure (botox, fileri, laseri – potrebno pričekati ovisno o zahvatu)
- Upalni procesi ili infekcije u tijelu
- Osobe s poremećajem osjeta u koži (npr. neuropatije)

### **IZJAVA KLIJENTA (U SKLADU S GDPR-om):**

Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat/a s načinom rada HIFEM tehnologije, da sam informiran/a o mogućim učincima, kontraindikacijama i preporukama prije i nakon tretmana.

Smatram se dovoljno informiranim/om da slobodnom voljom dam pristanak za provođenje navedenog tretmana.

Upoznat/a sam da PILS U.O. moje osobne podatke koristi isključivo u svrhu vođenja evidencije tretmana i pružanja usluge, te da imam pravo pristupa, ispravka, brisanja i ograničenja obrade svojih podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 (GDPR).

Podaci neće biti dijeljeni s trećim stranama bez mog izričitog pristanka, osim u slučaju zakonske obveze.

#### OSOBNI PODACI KLIJENTA

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Datum rođenja: \_\_\_\_\_

Broj osobne iskaznice: \_\_\_\_\_

Potpisano dana: \_\_\_\_\_

Vlastoručni potpis: \_\_\_\_\_